

Pojedini brojevi:	Mjesečna pretplata:
U Beogradu i u krajevima zaposjednutim od n. i kr. rata po cijeni od . . . . . 10 helera	U Beogradu i u krajevima zaposjednutim od n. i kr. rata za jednu godinu . . . . . 2-50
U inostranstvu . . . . . 12 helera	U Beogradu za dostavu u roku . . . . . 5-
	U inostranstvu . . . . . 4-50

Uredništvo: BEOGRAD, Vuka Karadžića ul. broj 10. Telefon broj 83.  
Uprava i primanje pretplata Topličin venac broj 21. Telefon br. 25.  
Primanje oglasa Kneza Mihajla ul. broj 38. Telefon broj 245.

## RATNI IZVJESTAJI.

### Izveštaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 7. juna.

Na jugozapadnom bojištu razvila se jejuče uz topničke borbe posljednjih dana ponovo živahna pješadijska djelatnost.

Na donjoj Pjavi, kod Ouera i Moria te na Tonale-u odbijena su talijanska izvidjačka odjeljenja. Na Monte Spinucchia poboljšali smo naše položaje jakim preduzećem jurišnih trupa. Na Monte Sisemolu protiv udarom je suzbijen napad jednog bataljuna. Kod Asiaga osuđena su u našoj vatri dva neprijateljska napada.

Načelnik glavnog stožera.

### Izveštaj njemačkog vojnog vodjstva.

Kb. Berlin, 7. juna.

#### Zapadno bojište:

Vojna skupina bavarskog prijestolonasljednika Rupprechta:

S vremena na vrijeme življa topnička borba i živahna izvidjačka djelatnost. Kod jednog napada u francuske linije zapadno od Kemmela zarobili smo 2 časnika i 50 vojnika.

Vojna skupina njemačkog prijestolonasljednika:

Na bojištu ostala je borbena djelatnost ograničena na mjestne borbene akcije. Suzbijeni su neprijateljski djelimični napadi sjeverno od Aisne i sjeverozapadno od Château-Thierry-a.

Jugoistočno od Sarcya zauzeli smo poslije jake topničke pripreme neprijateljske linije s obje strane Ardre. Zarobili smo 300 ljudi.

Prvi zapovjednik glavnog stana  
pl. Ludendorff.

### Izveštaj bugarskog glavnog stožera.

Bba. Sofija, 7. juna.

#### Mačedonsko bojište:

Zapadno od ohridskog jezera bilo je neprijateljskih patrolskih napada. U gornjoj dolini Skumbe rastjeraše naše straže neprijateljska izvidnička odjeljenja. Sjeverno od Bitolja kod Dobropolja i južno od Huma bila je obostrana paljbena djelatnost od vremena na vrijeme nešto žešća. Južno od Gjevgelije odbijen je vatrom jedan francuski izvidnički odred. Na raznim mjestima izmehlju Vardara i dojranskog jezera obostrana artiljerijska paljba, koja po nekad bijaše živahnija. Kod Mačukova i Krste-lja rasturismo engleska izvidnička odjeljenja.

Bba. Sofija, 7. juna.

Zapadno od Bitolja, na mnogim mjestima u zavijutku Crne Reke i

## Artiljerijske borbe i pješачka djelatnost na jugozapadnom frontu. — Zauzeti francuski borbeni redovi s obje strane Ardre.

obostrano Dobropolja bila se s vremena na vrijeme pojačala obostrana topnička vatra. Istočno od Vardara pokušale su engleske jurišne čete nekoliko puta da se približe našim položajima kod sela Hrastalis, ali su našom vatom otjerane. Južno od Dojra na s vremena na vrijeme živahna neprijateljska topnička vatra. U vardarskoj dolini živahna obostrana vazдушna djelatnost.

### Loš pazar.

Dugi su bili pregovori između Engleske i Švedske oko zahtjeva, da potonja prepusti svoj brodski prostor obadvojema anglosaksonskim silama. Najposlije je došlo da utanačenja, po kome se čini, da je Švedska pogнула vrat u jaram svojih mučitelja. Pojednost utanačenja doduše nijesu zvanično još poznate, ali su zato poznate pogodbe, koje je britanska vlada postavila. Glavni je zahtjev, da Švedska od svoje trgovačke flote ima 800.000 tona da stavi na raspolaganje Engleskoj i Sjevernoj Americi. Zato bi Velika Britanija i Unija dozvolile Švedskoj uvoz izvjesne količine namirnica i sirovina. Ta dovoljno je poznato, kako se Engleska drži pismenih i svečano zajamčenih ugovora, ako joj bolje ide u račun, da ih se — ne pridržava! Osim toga nije ni to baš suviše pouzdano, da će se taj isti brodski prostor odista upotrebiti za uvoz formalno garantovane robe. Uz to dolazi još i to, da će anglosaksonske sile švedsku tonazu upotrebiti baš u najviše ugroženim vodama zatvorenog područja, samo da bi što više učestile svoje sopstveno brodovlje. Zbog toga će Švedska poslije rata imati jako smanjenu trgovačku flotu, te prema tome neće biti sposobna za konkurenciju.

U perfidna borbena sredstva Engleske i Sjedinjenih Država spada i to: da se neutralna trgovačka flota što jače desetkuje, kako bi se, u interesu sopstvene trgovačke plovidbe, njihova prekomorska trgovina poslije rata što je moguće više oslabila. Iz toga izlazi, da trgovački rat, kojim kao nastavkom oružanog rata sporazumne sile prijetu središnjim vlastima, neće ostati samo prazna prijetnja. Ta on je počeo već time, što su sporazumne sile u sve većoj nevolji

počele ukročavati skandinavske države, Holandiju, Španiju i Grčku! Pod uplivom potplaćenih državnika, a donekle i pretjeranog straha od neprijatelja središnjih vlasti, pokazale su neutralne države nažalost u svojoj spoljnoj politici takvo kolebanje i popustljivost, da su ih sporazumne sile mogle staviti pod sve jači pritisak. Neutralci su morali osjetiti na sebi samima istinitost stare poslovice, da, ako se dijavolu pruži jedan prst, on dočepa cijelu šaku.

A baš je stigla jedna brzobjavna vijest, iz koje se vidi, da sva popustljivost prema Engleskoj i Sjedinjenim Državama baš ništa ne pomaže. Dva holandska parna broda, „Jav“ i „Stella“, koja su bila utovarila žito za Holandiju, te su spremni za polazak, ne mogu ostaviti američka pristaništa, pošto to pristanišne vlasti ne dopuštaju. Razumije se samo po sebi, da je i za ove zabrane skrivena sama vlada Sjedinjenih Država. To se vidi jasno iz pritivnog dodatka, da ova naredba nažalost zadržava pomoćne mjeure Unije za ishranu Holandije. Ta već deset dana leže 15.000 tona žita u američkim pristaništima spremni za utovarivanje, koji također ne mogu da otplove. Kako je poznato, pristala je pod englesko-američkim pritiskom Holandija na veoma nepovoljne uslove u pogledu broskog prostora, samo da bi osigurala ishranu svoga stanovništva. Pri svem tom ne mogu isplivati parni brodovi sa žitom za Holandiju.

Ovo je dakle u svakom pogledu loš pazar, što ga je švedska vlada učinila svojom popustljivošću prema Engleskoj i Uniji. Čime je sjela između dvije stolice. Ne smije se tek onako previdjeti, da ponovno prepuštanje švedskog broskog prostora neprijateljima središnjih vlasti znači ujedno i čin nove povrijeđene neutralnosti prema Njemačkoj i Austro-Ugarskoj. Ovo se daleko više tiče Njemačke nego Austro-Ugarske, zato se već javljaju glasovi u njemačkoj štampi, koji traže energičan postupak protiv Švedske.

### Odlučna ofenziva na zapadu.

Tok borbi oko Chemin des Dames. — Francuzi bili iznenadjeni. — Nijemci zauzeli položaje skoro bez gubitaka.

Rotterdam, 7. juna.

Dopisnik lista „Nieuwe Courant“ a poslije je kraj između Chemin des Dames a Marne. On o toj svojoj posjeti piše: Bilo je zanimljivo posmatrati, kako su Francuzi bili potpuno iznenadjeni. Nigdje traga ozbiljnog otpora između njemačkih izlaznih linija i Vesle. Francuski plijen bio je u lijepom redu, francuski topovi u svojim položajima, nigdje nije učinjen pokušaj za njihov

lokupni muzički svijet proglasio kao glazbenu zvijezdu prvoga reda. Od onda se njegova slava najvećom brzinom raširila po cijelom svijetu. Početkom 1902. godine boravio je Kocian na francuskoj Rivieri, gdje je naročito u Monte Carlu i Nici doživio prave trijumfe. Tom mu je prilikom njegovom svirkom zadivljena grofica de Robiglio poklonila dragocjenu Gaglianovu violinu iz 1737. godine. 1902. i 1903. godine priredio je u američkim Sjedinjenim Državama ni više ni manje od 60 koncerata, a gradovi kao New-York, Chicago, St. Louis, Milwaukee, Los Angeles i San Francisco orili su se od bučnih ovacija mladom umjetniku, sravnjujući ga čak sa samim Ysaycom. Isto je tako Kocianu, gdje god se pojavio, ostao uspjeh osiguran i u Evropi, što se najbolje pokazalo na njegovim turnejama kroz Rusiju, Ugarsku, Kranjsku, Dalmaciju, Hrvatsku i sjevernu Italiju, u kojoj je posljednjoj pozvan da svira i pred švedskim kraljem Oskarom, kad se ovaj nalazio ondje u posjeti.

Turneja 1904. godine, koja ga je odvela u prusku Šleziju, Berlin, Dresden i ponovo u Rusiju, ponovo je potvrdila njegovo umijeće. Oduševljenje, koje je zavladalo svuda, kuda se Kocian pojavio, razabire se najbolje po ovom sudu trščanskoga lista „Il Sole“, kad se Kocian spremao da odavde krene na novu turneju u Italiju: „Javljam Vam — piše spomenuti list svojim čitaocima — veliku radost, da imamo novoga papu“. U Genovi počašćen je umjetnik time, što mu je dopušteno da svira na Paganiniovj

spas. Francuzi nijesu ni izdaleka slutili, šta ih čeka. U ugroženom odsjeku imali su samo slabe snage, koje je prvi juriš slomio. A onda je svaki otpor protiv brzog prodiranja na Vesli bio nemoguć. Osim većinom nešto više oštećenih mjesta ostavilo je ovo prodiranje veoma malo tragova. Njive nijesu skoro nigdje pregažene. O gubitku jedva da ima govora. Čak i francuski gubici bili su većinom u zarobljenicima. Krvavih bojeva bilo je tek u posljednjem stadiju prodiranja prema Marni, naročito pri širenju mjesta, gdje je bio prodor. Dopisnik misli, da će se na Marni razviti nove položajne borbe.

#### Pred novim udarcima.

Budimpešta, 7. juna.

Na nadležnom vojnom mjestu saopšteno je dopisniku „Az Est“-a o sadašnjem vojnom položaju ovo: Njemački front ide skoro u pravoj liniji od Noyona do Château-Thierry-a. Ova okolnost dala je tom frontalnom odsjeku veliku unutrašnju snagu. Na ovoj liniji mogu se Nijemci još lakše oprirati neprijateljskim napadima, nego do sada, a mogu odatle za dobiti i znatan dio zemljišta. Upoređujući ofenzivu na Aisni sa dosadašnjim ofenzivama na zapadu, može se konstatovati, da je udarac, pričinjen neprijatelju, potpuno doveo do cilja. Uspjelo je potpuno oslabiti neprijatelja, te privući velike dijelove neprijateljskih rezervi za popunjavanje praznina. Nijemcima nije za pravo važan nikakav dobitak u zemljištu. Sve dosadašnje ofenzive samo su djelovali jednog velikog plana, kojim se ima za dobiti konačna pobjeda. U pripremi su novi udarci.

#### Bombardovanje Parisa novim topovima.

Bern, 7. juna.

Nijemci bombarduju ponovo Paris jednim novim topom. Taj je top kalibra 24 cm, dok su prva tri imala 21 cm. Granate novog topa su mnogo jače i stvaraju veći puštoš.

#### Manevarska armija sporazumnih sila više ne postoji.

Kb. Berlin, 7. juna.

Wolffov ured javlja: Uspješne borbe Nijemaca između Aisne i Marne ponovo su vezale znatne neprijateljske boračke snage. Pored plijena vojne grupe njemačkog prijestolonasljednika, o kome je juče objavljeno da iznosi 55.000 zarobljenih, imaju se uračunati i teški gubici Francuza u mrtvima i ranjenim. Od njemačke ofenzive, koja je otpočela marta mjeseca, francuske rezerve su mnogo oslabile. Za vrijeme

borbi u Flandriji upotrebljeno je radi olakšice na tamošnjem bojištu 18 francuskih divizija. Borbe u oblasti Kemmela, u kojima je bilo teških gubitaka, znatno su Francuzima povećale krvave žrtve. Borbe između Aisne i Marne, s dnevnim velikim napredovanjem, tako isto su jako razredile rezervu generalisima Focha. One su morale biti upotrebljene na onom mjestu, koje je htjelo njemačko vodstvo. Time su opet vezane znatne francuske boračke snage, a to je jedna okolnost, koja je u francuskim vojničkim krugovima izazvala veliko uznemirenje. Ponosna manevarska armija sporazumnih saveznika, u koju su sporazumno polagali veliku nadu, u samoj stvari više ne postoji.

#### Strahovita nedjela francuskih crnaca.

Kb. Berlin, 7. juna.

Wolffov ured javlja: Od strahovitih nedjela, koja izvršuju Crnci, što pomažu Francuzima pri odbranu Reimsa, doznaju se sve užasnije pojedinosti. U bojovima oko Garonne-Yeux-a bile su njemačke linije momentano potisnute. Kad su Nijemci opet pošli naprijed, našli su zaostale ranjenike bukvalno preklane. Jedan podčasnik, što je fungirao kao topnički posmatrač, nadjem je mrtav, jer su ga Senegalci raskomadali. Bestijalnost crnaca strahovite je ogorčila trupe. Uostalom i zarobljeni Englezi su ogorčeni. Jedan engleski podčasnik izjavio je na zbornom mjestu, i ako ga niko nije pitao: Godno je, morati se zajedno boriti sa takvim životinjama.

#### Novi pozivi pod oružje u Engleskoj.

Kb. London, 7. maja.

Kako „Daily Mail“ izvještava, pozvale su vojne vlasti otprilike 45.000 ljudi iz rudnika na vojnu dužnost.

#### Velika eksplozija u St. Denisu.

Ženeva, 7. juna.

U St. Denisu, pariskom predgrađu, izbila je velika eksplozija u tamošnjoj fabrici municije. Bilo je 20 žrtava i velika materijalna šteta.

### Američki strah od podmornica i vazdušnih napada u New-Yorku.

Njemačke podmornice pred američkim pristaništima.

Kb. Berlin, 7. juna.

„Nordd. Allg. Zeitung“ izjavljuje, da je još prije stupanja u rat Sjedinjenih Država jedna njemačka podmornica u miroljubivoj namjeri ušla u američko pristanište. Uznemirenost, koju je u to doba pojava podmornice „53“ izazvala, izgledala je skoro smješna. Na new-oroškoj burzi znatno su pali tečajevi, čemu je dala povod pojava jedne nove njemačke podmornice. To je prva veća akcija, koja se preduzima na dalekom zapadu protiv onih, koji rat produžuju. Pri tome se može pomišljati na vezu sa suvozemnim ra-

## PODLISTAK

### Jaroslav Kocian.

Prilikom današnjeg njegovog koncerta u Beogradu).

Jaroslav Kocian započeo je svoju karijeru 1901. g., kad je kao učenik čuvenog profesora praškog konzervatorija Ottokara Ševčika, u 17. svojoj godini prvi puta prilikom muzičkog ispita dokazao javnosti, da je pozvan da jednom stupi u red najglasovitijih majstora svoga instrumenta. U isto je vrijeme nekako započeo svoj senzacionalni pobjednički pohod kroz muzički svijet i violinista Kubelika. Tim je teže bilo mladom Kocianu da prodre u javnost. No on je uprkos svih teškoća ubrzo sebi otvorio put. Ko ga je god slušao, bio je zadržan; svako je odmah vidio, da nema pred sobom tek nekakvog ambicioznog početnika, nego savršenog umjetnika sa izrazitom individualnošću. Već su se onda čuli glasovi i u publici i u štampi, da Kocian u mnogočemu imade prednost pred Kubelikom, a budućnost je posvjedočila, da bučni uspjeh nije uvijek najveći uspjeh. Kocian ne obožava, kao Kubelik tehnički apsolutizam; on je u prvom redu glazbenik, a njegov fini, duboki umjetnički osjećaj kao i njegova vanredna inteligencija sačuvali su ga od svake jednostranosti. Time se, razumije se, ne veli, da Kocian nije i tehnički savršen, ali on imade i suviše poštovanja prema stvaranju, a da bi se dao zanijeti bilo kakvim tehničkim

doskočicama. To se vidi po izboru njegovog programa, koji je uvijek podređen najozbiljnijim umjetničkim pogledima te djeluje odgajajući i onda, kad se od njega očekuju neke koncesije širokim masama. I tako je Kocian uprkos svoje opozicije protiv želja i potreba muzikalnih laika, koji daju prednost tehnici i kompoziciji shvaćaju samo u toliko, u koliko ona daje mogućnost umjetniku da pokaže svu svoju virtuoznost, polaganje nego njegov na kompromisne spremni zemljak Kubelik, ali zato postepeno sve jače osvojio i sva srca svojevlastnih masa. Kad on zagudi, čini ti se da je zagudilo kakvo čarobno gudačo: iz njegovih žica struji toplina, osjećaj, srce, duša, on prosto čovjeka obuzme svega. Ovo veliko svojstvo čini Kociana u isto vrijeme interpretom i klasične i moderne umjetnosti.

Jaroslav Kocian rođen je od oca učitelja 22. februara 1884. godine. Njegov se vanredni muzički talent opazio već za najranije mladosti, tako da su Kociana njegovi roditelji već u četvrtoj godini dali podučavati u glazbi; kratko vrijeme zatim mali je Kocian u svom rodnom mjestu već istupao na javnim koncertima. U 12. godini došao je Kocian profesorom Ševčiku na praški konzervatorij. Pošto je svršio nauke sa najboljim uspjehom, koncertirao je sa senzacionalnim uspjehom najprije u Pragu i ostalim češkim gradovima, a onda je pošao u Beč, gdje mu je njegove muzičke vrline bez suzetezanja priznala i najstroža kritika. Poslije toga otputovao je Kocian u London, gdje ga je cie-

und Anzeiger“, „zanese i povuče za sobom svakog slušaoca bez razlike“. Slično su pisale i sve ostale novine, od kojih spominjemo samo još čičaški „Pioneer Press“, koji Kocianovu umjetnost realsumira u ovim riječima: Pjesnička sposobnost prikazivanja u velikoj je mjeri Kocianova svojina, a njegova interpretacija rezultira izravno iz njegove umjetničke savjesti“.

Vrijeme od 1910.—1911. sprovao je Kocian opet u američkim Sjedinjenim Državama, a onda se ponovo povrtao u Evropu, gdje je već njegovo ime značilo potpuni program. Poslije sjajnih uspjeha u Ugarskoj, Beču i Galiciji otišao je u Rumunjsku, gdje je svojim violinskim gudačom na dvoru rumunjskoga kralja zadivio rumunjsku kraljicu-pjesnikinju Carmen Sylvu u tolikom stepenu, da mu je ona posvetila u cijelom literarnom svijetu visoko cijenjeni spjev. I kralj Carol nije zaostao za svojom surugom: u priznanje njegove umjetnosti podario je kralj Carol rumunjski Kocianu komturški krst ordena rumunjske krune.

I tako bismo mogli nastaviti do u beskraj. Gdje god se pojavio, Kocian je rasplamtio srca svojih slušaoca i ostavio neizbrisivu uspomenu. Ni najzrežviranija kritika nije mogla drugo no da ga obaspe riječima iskrenog priznanja i pohvale. Daleko li nas odvelo, kad bi ovdje prenijeli sve glasove svjetske štampe o Kocianu. Ovo bi sličilo reklamama, a reklame Kocianova umjetnost ne treba: ona je potpuna, savršena. To će pokazati i današnji njegov koncert u Beogradu, kome se od srca raduju svi prijatelji nebeskih violinskih struna.

und Anzeiger“, „zanese i povuče za sobom svakog slušaoca bez razlike“. Slično su pisale i sve ostale novine, od kojih spominjemo samo još čičaški „Pioneer Press“, koji Kocianovu umjetnost realsumira u ovim riječima: Pjesnička sposobnost prikazivanja u velikoj je mjeri Kocianova svojina, a njegova interpretacija rezultira izravno iz njegove umjetničke savjesti“.

Vrijeme od 1910.—1911. sprovao je Kocian opet u američkim Sjedinjenim Državama, a onda se ponovo povrtao u Evropu, gdje je već njegovo ime značilo potpuni program. Poslije sjajnih uspjeha u Ugarskoj, Beču i Galiciji otišao je u Rumunjsku, gdje je svojim violinskim gudačom na dvoru rumunjskoga kralja zadivio rumunjsku kraljicu-pjesnikinju Carmen Sylvu u tolikom stepenu, da mu je ona posvetila u cijelom literarnom svijetu visoko cijenjeni spjev. I kralj Carol nije zaostao za svojom surugom: u priznanje njegove umjetnosti podario je kralj Carol rumunjski Kocianu komturški krst ordena rumunjske krune.

I tako bismo mogli nastaviti do u beskraj. Gdje god se pojavio, Kocian je rasplamtio srca svojih slušaoca i ostavio neizbrisivu uspomenu. Ni najzrežviranija kritika nije mogla drugo no da ga obaspe riječima iskrenog priznanja i pohvale. Daleko li nas odvelo, kad bi ovdje prenijeli sve glasove svjetske štampe o Kocianu. Ovo bi sličilo reklamama, a reklame Kocianova umjetnost ne treba: ona je potpuna, savršena. To će pokazati i današnji njegov koncert u Beogradu, kome se od srca raduju svi prijatelji nebeskih violinskih struna.

und Anzeiger“, „zanese i povuče za sobom svakog slušaoca bez razlike“. Slično su pisale i sve ostale novine, od kojih spominjemo samo još čičaški „Pioneer Press“, koji Kocianovu umjetnost realsumira u ovim riječima: Pjesnička sposobnost prikazivanja u velikoj je mjeri Kocianova svojina, a njegova interpretacija rezultira izravno iz njegove umjetničke savjesti“.

tom u Evropi. Zapadne sile, od kako im je u Francuski stavljen nož pod grlo, sve jasnije vapili za pomoć iz Amerike. Savladati američke transporte na otvorenom moru nije uvijek lako. Oni se moraju prije svega pogoditi na visini svojih izlaznih pristaništa. U tu svrhu njemački narod će svojim hrabrim mornarima poželiti sreću i potpun uspjeh.

Kb. New-York, 7. juna.

Izdava je naredba, da se obala ne smije osvjetljavati. U vezi sa tom mjenom zabranjene su reklame sastavljene od sijalica na Broadwayu. Zgrade, u kojima gori svjetlost, moraju prema ulicama imati zastirke prozora. Uzroci za ove naredbe nijesu navedeni, no na svoj prilici im je svrha, da spriječe eventualne njemačke vazdušne napade.

Kb. Washington, 7. juna.

Danas se diskutovalo u ratnom kabinetu o podmorničkim napadima u američkim vodjama i Hoover je izjavio, da snabdjevanje vojske hranom nije izloženo opasnosti od tih napada.

Kb. Washington, 7. jna.

Tajnik mornarice Daniels izjavio je u pokliču kadetima mornarske akademije ovo: Njemačka time, što je podmornički rat prenela do samih vrata Sjedinjenih Država, nije zastrašila američki narod, nego je polučana vatra strasti stavila Amerikanima u dužnost i potrebu, da učine još veće napore, da neprijatelj bude brže i što jače kažnjen za svoju drskost.

Diskusija u ratnom kabinetu.

Kb. London, 7. juna.

Listovi javljaju iz New-Yorka, da je newyorški pristanište zbog opasnosti od podmornica zatvoreno.

Vazdušni napadi protiv Sjedinjenih Država.

Kb. Amsterdam, 7. juna.

Prema jednom ovdajšnjem listu javljaju „Financial Times“ u svom američkom burzanskom izvještaju, da je u Sjedinjenim Državama bilo vazdušnih napada.

Lansingov govor.

Kb. New-York, 7. juna.

Državni sekretar Lansing rekao je u govoru, držanom prilikom njegove promocije za počasnog doktora univerziteta „Columbia“: Ja opominjem svakoga protiv njemačkih mirovnih prijedloga, koji nam stizu raznim putevima. Kad smo se već jednom upustili u borbu svjetske istorije, bilo bi sad ludo, da pogledamo u nazad.

Otkaz američko-holandskog trgovinskog ugovora.

Kb. Haag, 7. juna.

„Korrespondenzbureau“ javlja: Ministar spoljnih poslova saopštio je drugoj komori, da je ovdajšnji američki poslanik po nalogu svoje vlade otkazao postojeći trgovinski ugovor između Holandske i Sjedinjenih Država od 18. januara 1899. i konvenciju od 1878. Otkaz je datiran od 7. maja a ugovori su prestali da važe od 12. maja 1918.

Clémenceau-ov govor.

Glasovi engleske štampe.

Kb. London, 7. juna.

Reuter javlja, da engleski listovi slave govor Clémenceau-a u francuskoj komori kao izraz čvrstog duha Francuske i njezinih saveznika.

Istorijski kalendar.

Kralj Friedrich Wilhelm III. — George Sand. — Raskidanje švedsko-norveške personalne unije.  
Pruski kralj Friedrich Wilhelm III. savremenik Napoleonov, rodio se 3. avgusta 1770. godine kao sin kralja Friedricha Wilhelma II. (vladao od 1786. do 1797. godine), sinovac čuvenog kralja Friedricha II. Poslije svršenog temeljnog vojničkog i opšteg školovanja oženio se princ Friedrichom princzom Lujzom Mecklenburg-Strelitzkom, docnijom kraljicom Lujzom, koja je svojom skromnošću, u teškim danima po svoju otadžbinu svojim požrtvovanjem i svojom dobrotom ostavila vrlo lijep spomen u istoriji. Stupivši po smrti svoga oca i prethodnika (11. novembra 1797. godine) na prijesto, Friedrich Wilhelm III. se odlučio, da ne učestvuje u evropskim koalicijama protiv sve moćnije francuske republike, od koje 1804. godine prvi konsul Napoleon Bonaparte napravi francusku carevinu, — već je gledao, da ostane neutralan. No 1806. godine bude najzad ipak uvučen u rat sa Napoleonom I., u koji su od saveznika u prvi mah bill uz njega samo Saksonci, koji su poslije prvih neuspjeha zaključili separatan mir sa Napoleonom. 14. oktobra 1806. godine vojska kralja Friedricha Wilhelma III. pod komandom vojvode braunschweigskeg pretrpi težak poraz u istovremenim bitkama na Jeni i Auerštadt (o kojima je već bilo riječi na ovom mjestu). Poslije toga neuspjeha jedna pruska tvrđava za drugom bude silom okolnosti prinudjena na kapitulaciju, pa je Napoleon najzad ušao i u sam Berlin, dok su se pruska kraljevska porodica i vlada sklonili u glavni grad istočne Pruske, Königsberg, pa za im u pogranični grad Memel. Sada je tek pruskom kralju počela stizati vojnička pomoć Rusije, čiji je imperator Aleksandar I. u početku rata bio sklopio savez sa njime, ali ni ruska vojska više nije mogla izmijeniti vojničku situaciju. Udruženi Prusi i Rusi budu pobijedjeni u krvavoj zimskoj bitci na Pruskom Eylavu (7. i 8. februara 1807. god.) i na Friedlandu, 14. juna 1807. godine. 9. juna 1807. godine saveznici zaključise sa Napoleonom tilziški mir, kojim je Pruska izgubila polovinu svoje teritorije i čijim je odredbama postala gotovo vasal Napoleonov (obaveza, da neće držati više od 40.000 vojnika itd.). Na osnovu odredaba tilziškog mira, morao je kralj Friedrich Wilhelm 1812. godine sa Napoleonove strane ratovati protiv Rusije. U oči nove 1813. godine komandant pruskog pomoćnog kora, general York zaključio sa ruskim komandantom armije generalom Dibičem tajnu konvenciju u Taurrogenu (potpisana u mlinu u selu Puzerunu), kojim se obvezuje, da ne učestvuje više aktivno u operacijama protiv Rusa. Kada su Rusi prešli na prusko zemljište kralj Friedrich Wilhelm se maria 1813. godine otvoreno odvojio od Napoleona i priđe Rusima. Na bečkom kongresu 1814./15. godine povratila je Pruska izgubljenu teritoriju (osim izvjesnih dijelova Poljske), a dohila je mnogo nove teritorije u samoj Njemačkoj. Pošto je kraljica Lujza bila umrla još 1810. godine (19. jula), kralj Friedrich Wilhelm III. se 9. novembra 1824. godine morganatički ožen Augustom groficom Harach. Umro je na jučerašnji dan, 7. juna 1840. godine, a naslijedio ga je najstariji sin kao Friedrich Wilhelm IV. (vladao od 1840. do 1861. godine). — 7. juna

### General Robertson vrhovni komandant. Velike Britanije.

Kb. London, 7. juna.

Reuter javlja zvanično, da je general Robertson imenovan vrhovnim zapovjednikom Velike Britanije.

### Rat na moru.

NOVA POTAPLJANJA.

Kb. London, 6. juna.

Reuter saopštava vijest listova, da je jedna njemačka podmornica potopila norveški parni brod „Gibbs“, čija je posada spašena.

Kb. Berlin, 7. juna.

Zvanično se javlja: U Sredozemnom moru su austro-ugarske i njemačke podmornice potopile 5 parnih brodova i 6 jedrenjaka, ukupno 20.000 bruto tona. Jedan od parnih brodova je bio natovaren ratnim materijalom.

Načelnik admiralskog stožera mornarice.

Sukob između njemačkih i engleskih hidroplana.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Amsterdam, 7. juna.

„Telegraphenunion“ javlja, da je u utorak u veče došlo do borbe između 7 njemačkih i 5 engleskih hidroplana u blizini holandske obale. Jedan engleski hidroplan spustio se na Vlielandu. Jedan drugi engleski hidroplan, koji se prije borbe morao zbog toga spustiti, što je bio oštećen, spaljen je na obali. Posada od 3 oficira i 2 vojnika internirana je.

Djelo jedne podmornice.

Kb. Berlin, 7. juna.

Wolfiov ured javlja: U jučerašnjem izvještaju spomenuta podmornica pomorskog natporučnika Lohsa zadobila je svoje uspjehe u nevjerojatno kratkom vremenu. U jednom danu, od zore do ponoći potopljeno je 17.000 bruto registrovanih tona, i ako su napadi otežani jakim neprijateljskim protivdijelovanjem. Prenještanjem područja za djelovanje na drugo mjesto kanala došlo se za trag potopljenog broda. Naime prošle su olupine sa jaslama za hranu, stajama i svežnjima slame i sijena. Po svoj prilici je na tom mjestu jedan engleski parni brod, koji je prevozio englesku vojsku u Francusku, pao kojoj podmornici na žrtvu.

Sudar brodova.

Kb. Amsterdam, 7. juna.

Južno-američki parni brod „Ketilworth Castle“, koji je bio na putu u domovinu sa 200 putnika, stigao je u pristanište oštećen. Oštećen je usljed dviju eksplozija, koje su nastale noćnim sudarom. Jedan dio putnika i posade je nestao, a nekoliko osoba je eksplozijom ubijeno.

Katastrofa bolničkog broda.

Kb. Haag, 7. juna.

Bolnički brod „Kraljica regentkinja“ našao je na minu. Na palubi je bilo nekoliko engleskih delegata za haaske pregovore o izmjeni ratnih zarobljenika. Koliko je poznato, nije na brodu bilo ranjenih zarobljenika. Trgovački brod „Sindoro“ zabavljen je spasavanjem onih što su ostali na životu. Prema kasnijim izvještajima poginulo je tom prilikom nekoliko ljudi od posade. Nesreća se desila u blizini engleske obale.

### O propasti sanitetskog broda „Königin Regentin“.

Kb. Amsterdam, 7. juna.

„Algemeen Handelsblad“ javlja se naknadno o propasti sanitetskog broda „Königin Regentin“, da je brod poslije eksplozije mine u sredini prepukao tako, da si se oba odzaka jedan drugome nagla Prednji dio broda je nestao neposredno poslije eksplozije. Brodolomci si bili u stanju da spuste dva čamca, od kojih se jedan prevrnuo.

Potopljen norveški brod.

Kb. Washington, 7. juna.

Jedna njemačka podmornica potopila je u utorak norveški parni brod „Eisvold“.

### Dogadjaji u Rusiji.

Bolševiki u borbi sa protivrevolucionarima. — Oštra nota Kitaju.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Stockholm, 7. juna.

Prema „Ekspressen“ korespondenciji“ upravo je Čičerin kineskoj vladi notu u kojoj protestuje protiv toga, što Kitaj potpomaže protivrevolucionarni pokret. Nota prijeti, da će, u slučaju kineskog protivljenja za razoružavanje antibolševičkih trupa na kitajskom zemljištu, vlada savjeta naći sredstva i načina za vođenje borbe sa svojim četama protiv kontrarevolucije i na kineskom zemljištu.

Kb. Kijev, 7. juna.

Listovi donose izvještaje o uspješnim borbama sovjetskih četa protiv češko-slovenske brigade. Još se javlja, da bolševički vlasnici crnomorske flote iskrcavaju trupe, koje od stanovništva nasilno oduzimaju zalih zita.

Ratno stanje u Moskvi.

Kb. Kijev, 7. juna.

Savjet narodnih predstavnika u Petrogradu izjavio je, da je predsjednik donske vlade kao neprijatelj naroda stavljen izvan zakona. U vezi sa otkrićem protivrevolucije proglašeno je u Moskvi ratno stanje.

Organizacija donske oblasti.

Nova vlada sa generalom Krašovom na čelu.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Rotterdam, 7. juna.

„Daily Mail“ javlja iz Moskve: U Donskoj oblasti konstituisana je nova vlada, po ugledu na hetmansku vladu u Ukrajini. Predsjednik joj je general Krašov, predjašnji komandant Kerjenskijevih trupa. U prvoj proklamaciji kaže se: Nijemci i Austrijanci, koji su prije kratkog vremena bili naši neprijatelji, došli su u našu zemlju, da zajednički s nama uspostave red.

### Iz ukrajinske republike.

Kb. Kijev, 7. juna.

Ukrajinski gradski komesar Zizovič stavio je gradjanstvo, na osnovu vanrednog stanja, u zakonitu obvezu, da svoje stanove ustupi potrebi smještanja vojnika.

Uredjenje saobraćaja.

Kb. Kijev, 7. juna.

Ministarstvo za saobraćaj poslalo je dva inženjera u Poljsku i Njemačku, da prouče vezu Crnog mora sa njemačkim kanalskim sistemom.

### Demobilizacija flote.

Kb. Kijev, 7. juna.

Ukrajinsko ministarstvo mornarice naredilo je demobilizaciju cijele flote.

Besarapsko pitanje.

Kb. Kijev, 7. juna.

Ministarski savjet uputio je notu rumunjskoj vladi prema kojoj je molдавski parlament bio ovlašten na glasovanje o pitanju pripadnosti Besarabije. Izjavljuje se, da stanovništvo želi sjedinjenje Besarabije sa Ukrajinom, sa kojom je vezano u istorijskom i ekonomskom pogledu.

### Razne brzojavne vijesti.

Njemačko-engleski pregovori.

Kb. London, 6. juna.

Jutros su otputovali engleski delegati za konferenciju u Haagu o izmjeni ratnih zarobljenika.

Ucjenjivanje Švajcarske.

Berlin, 7. juna.

„Vossische Zeitung“ doznaje, da su u Bordeaux stigla dva američka broda, natovarena hranom za Švajcarsku, ali da francuska vlada tu hranu ne propušta. Sad traže u Parizu nov kredit u zlatu od Švajcarske kao uslov za propuštanje te hrane, iz čega proizlazi, da sile sporazuma sistematski čine nasilju nad neutralcima i da se prema tome ni Švedska nema dobru nadati od ugovora, kojim joj je dozvoljeno da uveze hranu iz Argentine.

Ovacije Asquithu.

Kb. Amsterdam, 6. juna.

„Allgemeen Handelsblad“ doznaje: Kad je juče Asquith ustao, da sudjeluje u debati, pozdravili su ga ostentativno kako njegove pristalice, tako i politički protivnici, da bi pokazali time, kako razni napadaji na njega nijesu pokolebali povjerenje kuće.

### Inspekcijono putovanje Njegove Preuzvišenosti vojnog glavnog guvernera u Novi Pazar.

U vremenu od 2. do 6. juna je Njegova Preuzvišenost vojni glavni guverner general-pukovnik barun Rheimen preduzeo put u svrhu inspiciranja u italsku oblast, koji ga je odveo u Užice, na Rašku i najzad u N. Pazar.

Doček, koji je stanovništvo grada Novog Pazara pripremilo Njegovoj Preuzvišenosti vojnom glavnom guverneru, bio je vrlo svečan. On je sa svim jasno zasvjedočio zadovoljstvo, u kome narod uživa blagodeti jedne uređene uprave, i bio je javni, spoljni znak vjernosti i odanosti, koju je sebi stekla austro-ugarska gubernijska uprava u posjednutoj zemlji. Sa usklikima radosti je Njegova Preuzvišenost vojni glavni guverner bio pozdravljen kad se približio gradu. Već usput, duž drumova, bila se porušila velika masa svijeta radi dočeka visoke posjete. Na granici gradske oblasti čekao je guvernera počasni banderijum, svi na konjima, u čarenoj istočnjačkoj nošaji, konji iskićeni skupocjenom opremom, i jedna počasna pratnja, koja se sastojala iz jednog voda honvedskih husara, da ga prate u njegovoj vožnji kroz grad. Na raškom mostu čekala je opštinska uprava, na čelu sa e. i k. civilnim komesarom, visoku posjetu. Pod slavulokom, koji je bio sjajno ukrašen zelenim girlandama i zastavama pozdravio je guvernera iskrenim riječima radost predsjednik opštine Riza-beg Muradbegović, srpsko-hrvatskim govorom. Jedan mladi musliman, Aden

Efendić, iskazao je osjećaje radozlosti u ime omladine, kojom je narod obuzaet povodom posjete, a dvije male lijepo turske djevojčice predale su divnu kitu cvijeća. Praćen usklikima radosti cijelog stanovništva Njegova Preuzvišenost je produžila put polako automobilom kroz svečano iskićenu glavnu ulicu grada do stare tvrđave, gdje je okružni zapovjednik pukovnik pl. Mihailić, u pratnji svog zamjenika i adjutanta, podnio vojničku prijavu.

4. juna guverner je razgledao znamenitosti grada, pregledao je škole, od kojih je naročito muslimanska izazvala najbolji utisak i vidno pokazala, da se ovdje svom marljivošću i sprečnošću radi na vaspitavanju muslimanske mladeži, pa je najzad posjetio bolnice, gdje je obiljele vojanke odlikovao ljubaznim razgovorom.

Poslije ovoga je u zgradi okružnog zapovjedništva bio zvančan prijem gdje je prvo došlo izaslanstvo muslimana, s predsjednikom opštine na čelu. Dalje među izaslanstvima primljeno zastupništvo srpske crkvene opštine i španskih Jevreja. Prema običajima samog mjesta a i ovih krajeva, izaslanstva su bila poslužena crnom kavom i cigaretama.

U podne je u časnicijskoj kasini bio ručak, na koji su bili pozvani predstavnici opštine s predsjednikom Riza-beg Muradbegovićem i multijom Hadži Ahmetovićem na čelu.

Njegova Preuzvišenost je otputovala 5. ov. mj. I ako je bilo rano, ipak se bila sakupila po ulicama velika masa stanovništva, da iskaže svoju radost povodom visoke posjete. Na granici grada čekalo je guvernera radi oproštaja opštinsko zastupništvo s predsjednikom. Vrlo iskrenim riječima je predsjednik opštine iskazao blagodarnost s molbom, da bi Njegova Preuzvišenost uskoro opet počastvovala grad svojom visokom posjetom.

### Grad i okolica

Rimokatoličko Bogoslužje.

9. juna, u nedjelju vršiče se rimokatoličko Bogoslužje ovim redom: I. U 8 ujutru: u 8 sati ujutru Bogoslužje za vojsku, uz hrvatsko-srpsku i njemačku propovijed. II. U župnoj crkvi: U 8 sati ujutru sv. misa za školsku djecu. U 10 sati prije podne njemačka propovijed i pjevana sv. misa. U 4 sata poslije podne litanije.

Preko nedjelje počinje prva sv. misa u 6 i pol sata ujutru, a druga u 7 i pol sata ujutru.

Evangeličko Bogoslužje.

U nedjelju 9. juna u 10 sati prije podne biće u evangeličkoj crkvi, Vuka Karadžića ul. br. 9, bogoslužjenje na kome će etapni sveštenik u Smederevu, Holzhausen, držati propovijed.

Parastos kralju Aleksandru.

Parastos kralju Aleksandru biće u ponedjeljak 10. juna (28. maja po st.), u crkvi Sv. Evangelista Marka, u 11 sati prije podne. Ovaj pomen učiniće srodnici blaženopokojenog kralja.

Parastos knezu Mihailu.

Parastos knezu Mihailu biće u utorak, 11. juna, (29. maja po st.), u Sabornoj crkvi, u 11 sati prije podne. Ovaj pomen činiće knezu beogradska opština.

Pomen knezu Mihailu u Košutnjaku.

Osim parastosa u crkvi, učiniće se knezu Mihailu kratak pomen i na mjestu njegove pogibije u topčiderskom Košutnjaku. Ovaj će pomen biti istoga dana 11. juna (29. maja po st.) u 5 sati poslije podne.

roux. Sa Chopinom je putovala na Mal-lorcu, koje je putovanje opisala u djelu „Un hiver a Majorque“. Od 1833. do 1838. godine pisala je romane za čuveni francuski časopis „La revue des deux mondes“. Tu su izišli romani: „Lavinia“, „Metella“, „Mathea“, „La marquise“, „Mauprat“, „La dernière Aldini“, „L'us-coque“ („Uskok“). Krajem tridesetih i početkom četrdesetih godina napisala je veliki niz novih romana i pripovjedaka. Daleko bi nas odvelo, da ih pominemo citiramo. Pošto je došla u sukob sa uredništvom „Revue des deux mondes“ a osnovala je sa Lerouxom vlastiti časopis pod naslovom „Revue indépendante“. Poslije revolucije od 1848. godine George Sand i sama je postala vatrena republikanka, pa je pisala među ostalim i mnoge političke članke. Ma da je bila u dobrim ličnim odnosima sa carem Napoleonom III., mnogo je žalila ponovnu uspostavu monarhije 1852. g. Posljednja su joj djela gotovo najbolja, jer su slobodna od bolesljivog-fantastičkog elementa njenih mladalačkih romana. Od tih djela pominjemo još: „Le marquis de Villemer“, „La confession d'une jeune fille“, „Monsieur Sylvestre“ i „André Beauvray“. 1854. do 1855. god. izdala je George Sand grđno opširnu (20 knjiga) autobiografiju, koja ipak nije zadovoljila publiku, pošto u njoj filozofska i psihološka rasmatranja poiskuju sam fakt. Umrla je kao što rekomo na današnji dan 1876. godine na svome zamku Nohantu. 1881. godine postavljen joj je spomenik u obližnjem gradu La Châtreu, a prilikom njene stogodišnjice 1904. godine i u Parisu. George Sand spada u najuglednije ženske književnice devetnaestog-ta stoljeća. Naročito značajna je kod nje njena svestrana obrazovanost. — 7. juna 1906. godine izglasao je norveški parlament rezoluciju, kojom se izjavljuje, da je personalna unije između Švedske i

1876. godine umrla je francuska romansijerka George Sand, čije je pravo ime bilo Aurore Dupin. Rodjena je 2. jula 1804. godine u Parisu kao oficirska kći. Prvu je mladost provela na porodičnom imanju u Nohantu, školovala se od 1817. do 1822. godine u Avgustinskom manastiru (samostanu) u Parisu, pa se 1822. godine udala sa baronom Dudevantom. Brak joj nije bio sretan, te joj poslije deset godina muž odobri, da može po pola godine provesti u Parisu. U prijestonici se odala književnosti, pa je u zajednici sa svojim prijateljem Sandeau-om napisala roman „Rose et Blanche“ (pod psevdonomom Jules Sand), koji nije imao naročitog uspjeha. No tim je veći uspjeh postigao njen prvi samostalni roman „Indiana“ (1832. god.). Ovo je djelo prvi put potpisala svojim proslavljenim psevdonomom „George Sand“ (njeno je pravo ime gotovo nepoznato široj javnosti). Još iste godine pojavio se „Valentine“, a iduće „Lélia“. 1833. godine sprjateljila se sa slavnim pjesnikom Alfredom de Mussetom, sa kojim je preduzela put u Italiju, ali je u Veneciji ubrzo došlo do prekida sa njim. Te svoje odnose sa čuvenim liričarem prikazala je sama George Sand u djelima „Le secretaire intime“ i „Lettres d'un voyageur“ a mnogo docnije na dosta bezobziran način u djelu „Elle et lui“ („On i ona“; 1859. godine). 1836. godine konačno je postigla razvod od svoga supruga. Tih je godina izdala romane: „Jacques“ (1834. godine), „Leone Leoni“ (1835. godine), „André“ (1835. godine) i „Simon“ (1836. godine). Bila je stalno okružena čitavim nizom uglednih ljudi, književnika, umjetnika i političara, među njima Chopin, Lammenais, Michel de Bourges i Pierre Le-

Norveške raskinuta, a zajednički kralj Švedske i Norveške, Oskar, zbačen. Još od osamdesetih godina pojavile su se u Norveškoj struje sa raskidanjem te personalne unije, koje su bivalne čas jače čas slabije. Kada je pak zbog marokanske krize došlo do opšte evropskih komplikacija, pristupili su Norvežani izvođenju svojih namjera. Krajem maja donio je norveški parlament zakon, kojim se uvode zasebni norveški konsulati, pa kada je Švedska protestovala protiv toga zakona odgovorio je norveški parlament pomenutom rezolucijom. Švedski kralj Oskar nije htio silom da se nameće narod, koji je htio da preklone sa njime, ali je htio da očuva dostojanstvo Švedske. S toga je naredio izvanredne vojne mjere u Švedskoj, pa je najzad postavio Norveškoj srtog ultimatum, tražeći od nje da odstane od rečene rezolucije, a s time da, ako norveški narod želi raskid, norveška vlada to pitanje podnese narodnom glasanju, pa da se poslije raskid izvrši zakonskim putem, putem ugovora. Norvežani su na to morali pristati. Narodnim glasanjem 13. avgusta 1905. godine izjavili su se Norvežani sa 368.00 protiv samo 184 glasa za raskidanje unije, pa je zatim norveški parlament, kako je to tražio švedski ultimatum 22. avgusta uputio Švedskoj molbu, da se raskine unija. Na to su odpočeli pregovori između objiju država u Karstadu, na kojima je detaljno ugovoren raskid i uređena su sva pitanja, koja su u vezi sa tim činom. I porod sve aglacije republikanske stranke izjasnila se na prvom narodnom glasanju, kojom je izabran za norveškog kralja danski princ Karlo, velika većina norveškog naroda za monarhiju. Stupivši na prijesto princ Karlo je uzeo ime Haakon VII. 26. novembra svečano je ušao u Kristijaniju, a 27. novembra položio je zakletvu na ustav.

\* Dopuna jučerašnjem istorijskom kalendaru.

Danas u subotu 8. Juna 1918.

U pozorišnoj dvorani „Kosine“.

# KOČIANOV KONCERAT

(Svjetski virtuoz Jaroslav Kočian na guslama i pianista Ćiril Ličar na klaviru)

Bach. Liszt. Chopin. Smetana. Čajkovski. Lalo. 1130

POČETAK U 8 I PO SATI UVEČE :-:

Karte u knjižarama: S. B. Cvijanovića i „Jugo-Istok“ na Terazijama i dnevno na pozorišnoj blagajni. Ulaznice važe kao propusnice.

### Kočianov koncert.

Večerašnji koncert svjetskog virtuozna, Čeha g. Jaroslava Kočiana i njegova pianista, Slovenca g. Ćirila Ličara — za koji se osobito interesira beogradska publika — ima ovaj raspored: 1. Ed. de Lalo: Symphonie espagnole; a) Allegro ma non troppo; b) Intermezzo; c) Andante; d) Finale. Rondo. (Kočian). 2. a) Liszt: Sumski šum; b) Chopin: Valse Cismoll; c) Smetana: Kokica (Ličar). 3. I. S. Bach: a) Andante; b) Preludium (Kočian).

Poslije odmora: 4. P. I. Čajkovskij: Koncert D-dur; a) Cautionetta; b) Allegro moderato (Kočian). 5. a) Kočian: Humoreska; b) Suk-Kočian: Ljubavna pjesma; c) Smetana: Iz domovine (Kočian).

Kako se vidi, program sadrži komade glazbenih prvaka, koje treba naročito slušati u mirnoj, elegantnoj, čuvsvenoj i majstorskoj izvedbi Jaroslava Kočiana. Pianista Ličar, iako mlad, već je stekao glas vanredno vještog umjetnika na klaviru, i oni, koji su ga čuli, proriču mu budućnost virtuozu.

### Hajim Davičo.

Krajem mjeseca marta ove godine umro je u Zenevi Hajim Davičo, nekadašnji srpski generalni konzul u Trstu. Pokojnik je porijeklom iz ugledne stare mojsijevske beogradske porodice, on je, može se reći, bio jedini Mojsijevac stare generacije u Srbiji, koji se bavio i stalno radio na književnosti. Preveo je mnoga dramska i druga djela sa španskog na srpski i napisao je vrlo zanimljivu zbirku novela „Sa Jalije“. Saradnjavao je na mnogim domaćim i stranim listovima. Po svome temperamentu, i ako veoma obrazovan i načan čovjek, bio je vrlo skroman u

cijelom svom životu. — Neka mu je vječan pomen među mnogim njegovim prijateljima i poznanicima.

### U mjesto pomena — za dom staraca.

Gospodja Antonija Roš sa djecom Mirkom, Gjurom, Dušanom i Jelicom priložila je sirotinjskom odjeljenju opštine grada Beograda o šestomjesečnom pomenu svome mužu odnosno ocu pok. Sebastijanu Rošu, svotu od K 100.—, kao svoj prilog za dom staraca.

### Traže se.

Porodice interniranih građana Luke Babića i Tanasija Atanaskovića, potrebno je da se jave sudskom odjeljenju opštine grada Beograda radi izvjesnog hitnog saopštenja.

### Nedeljković Njegovan

sa Uba neka izvoli doći u upravu „Beogradske Novine“, gdje će dobiti izvjesno obavještenje.

### Talijansko pozorište.

Malo talijansko pozorišno društvo „Santa Cecilia“, koje je za zabavu svojih dragova u zarobljeničkom logoru davalo po koji put male pozorišne stvari, istupa 15. o. m. prvi put pred javnost. Davaće se opereta „Le gran Via“. Pošto se sastoji većinom iz pjevanja i šaljivih pantomina, mogli bi se zadovoljiti i oni dijelovi publike, koji ne poznaju talijanski jezik. Ženske uloge preuzeće muškarci, i to u kostimima, koje su sami pripremili. Ulazne karte se mogu dobiti u knjižari „Süd-Ost“ (Jugo-Istok).

### Naš roman.

Zbog prekomjerne nagomilanosti materijala bili smo prinudjeni u današnjem broju izostaviti nastavak romana „Dan odmazde“.

### Novo najviše cijene.

U ponedjeljak, 10. Juna, stupaju na snagu ove nove najviše cijene:

	u Beogradu	u okrugu beograd.
Pasulj u zrnu po kg	K 5.50	K 5.—
Zelen	„ „ —.50	„ —.30
Ren	„ „ —.80	„ —.50
Cvekla	„ „ —.60	„ —.30
Stari crni luk	„ „ 1.40	„ 1.—
Mladi	„ „ kom. —.02	„ —.01
Stari bijeli luk po kg	„ „ 4.—	„ 3.—
Mladi	„ „ kom. —.04	„ —.02
Pražiluk po kg	„ „ —.50	„ —.30
Kelj	„ „ 1.30	„ 1.—
Kupus u lišću	„ „ 1.30	„ 1.—
Spanać	„ „ —.20	„ —.10
Salata	„ „ —.50	„ —.30
Rotkva, svježa	„ „ —.80	„ —.50
Tikvice mlade	„ „ 2.—	„ 1.—
Grašak nekrunjen (u manji) po	„ „ 2.—	„ 1.40
Grašak krunjen (u zrnu)	„ „ 3.—	„ 2.40
Repa obična	„ „ —.40	„ —.20
Keleraba	„ „ 2.50	„ 2.—
Krastavci	„ „ 3.—	„ 2.—
Paprika, po veličini od K—40 do K—60	K—30 do —40	
Paprika, u vijencu po kg	K 20.—	K 19.—
Paprika, tucana	„ „ 25.—	„ 24.—
Jabuke	„ „ 5.—	„ 4.—
Šljive, suve	„ „ 3.—	„ 2.50
Pekmez od šljiva	„ „ 5.—	„ 4.—
Trešnje i višnje	„ „ 2.—	„ 1.—
Boranija	„ „ 3.—	„ 2.40
Paprika, kisela kom.	K—06	K—04
Krastavci, kiseli	„ „ —.10	„ —.06
Paradajz, kiseli	„ „ —.06	„ —.04
Paradajz, ukuvan po litru	K 3.—	K 2.50

### Pažnja vlasnicima koncesija za namirnice.

Svi vlasnici koncesija, po kojima donose životne namirnice u Beograd radi prodaje, u kom su cilju i dobili iste dozvole, ovim se i posljednji put opominju, da se moraju odazivati naredbama nadležnih vlasti i prilikom donošenja životnih namirnica u Beograd radi prodaje, moraju donešene životne namirnice izložiti bezuslovno prodaji na beogradske pijace, a nikako iste prodavati po privatnim domovima.

U slučaju neizvršenja naredbe, pored toga što će im se koncesija oduzeti, iskusiće i najstrožiju kaznu.

### Gospodjica Regina D. Zacharija

i gospodin Moša Alkalaj, trg. VJERENI Palanka 37450 Lazarevac

### Vijesti iz unutrašnjosti

**Kradje.** Javljaju nam iz Novog Pazara: Noću, između 26. i 27. aprila ov. god. odveli su nepoznati lopovi 2 vola iz staja Miloja Raškovića, zakupnika u Dubokoj, u Jošaničkoj opštini. Volovi su imali vrijednost od nekih 2000 kruna. Trag je vođio preko Slatine u Mitrovačkom okrugu, pa sve do Ibra, no kako je ovdje suvo zemljište, trag se izgubio, što je otežalo pohter. Osim toga, kradja je prekasno javljena, te je lopov imao dosta vremena da umakne.

Dva dana kasnije provalili su nepoznati lopovi u kuću zakupnika Manojla Avramovića, u Kašlju, u Rajetičkoj opštini, i odnijeli putera, sira i 50 aršina vune tkanine, u ukupnoj vrijednosti od 882 krune. Kuća je bila zatvorena, no lopovi su iz temelja zgrade uklonili nekoliko kamenova i tako se uvukli unutra.

Mihajlo Dumić, seljak iz Goračice, Kalinovičke opštine, došao je 2. maja ov. god. u mlin Trebinjske opštine, da samleje žito. Dok je on bio tamo zabavljen, privukao se do malog prozorčića nepoznat čovjek, te Mihajla revolverom ili pištoljem lako ranio na lijevoj nozi. Mihajlo pobježe na to kroz slamna krov napolje iz mlina, a lopov se uvuče, pokupi otprilike 35 oka brašna i uhvati opet maglu.

Noću, između 8. i 9. maja ov. god. provalili su u kuću zakupnika Todora i Joke Drobnjaka u Pasjem Potoku tri nepoznata Turčina. Ovi su ušli u kuću kroz prozor, napali na zaspalu čeljad, i pošto su ih zlostavljali, oni — ne našavši novca, — pokupiše namirnice i raznog posudja u vrijednosti od nekih K 768.— opet odoše.

Noću između 1. i 2. maja noćni su u jednoj kolibi, u blizini Bunice, Stavaljske opštine, Kajović Emro, Golub Beljica i Ana Popović, koji su tuda pješke putovali. Ovdje ih napadoše 3 naoružana razbojnika, koji im oteše gotovinu od K 1450.— i dvije putnice. Razbojnici su već uhvaćeni: Saban Nušević, Džafer Idrović i Ahmed Halilović, sva tri iz Bunice.

Za ostalim kradljivcima određena je Zpoljera.

### Dolijao.

Poslije dugih potjera pošlo je oružničkoj patroli u Tutinu za rukom, da uhvati zloglasnog Smaju Latifovića iz Zupe. Ovaj je bio u vezi sa crnogorskim razbojnicima, te u okolini Tutina vršio mnoga razbojništva. Kod njega, u šijenu, nadjene su 2 turske, dobro očuvane puške rep. ir. ke, 1 revolver i municija.

Kad je 1. maja patrola povelala ovog razbojnika, da ga preda vojnom sudu u Novom Pazaru, pokušao je u šumi kod Zirce da pobjegne. Kako na ponovljeni poziv nije stao, patrola ispali puške i on pade mrtav, pogodjen dvjema kuglama.

### Požar.

1. aprila zapalila se furundžinica Teje Dražanina u Novom Pazaru, no oružništvo je vatru brzo ugasilo, te nije došlo do veće štete. Požar je nastao otuda, što je pod stolom bilo naslagano mnogo zažarenog pepela, a tu je bio i drveni ugajl. Furundžija je zbog ovoga prijavljen.

### Posljednje brzojavne vijesti.

#### NJEMAČKI VEČERNJI IZVJEŠTAJ.

Kb. Berlin, 7. juna. Wolffov ured javlja: Položaj na borbenim frontovima nepromijenjen.

#### IZBORI U RUMUNJSKOJ.

Kb. Bukurešt, 7. juna. Prilikom izbora za prvi kolegijum rumunjskog parlamenta dobila je vladina stranka 67 od 70 mandata, koliko ih svega ima. Osim toga izabran je Petar Carp i jedan njegov pristalica i jedan nezavisni kandidat.

#### ZASTO CLEMENCEAU NE ODGOVARA NA INTERPELACIJE.

Iz obzira prema Fochu i prema Englezima.

Zeneva, 7. juna. Clémenceau veli, da nije htio da odgovori na interpelacije u komori iz razloga, da Foch, kome je povjeren vrhovno zapovjedništvo nad englesko-francuskim vojskom, ne može biti syrgnut od francuskog parlamenta, a da se ozbiljno ne uzdrimaju osnovne englesko-francuskih odnosa. Taj obzir objašnjava u dovoljnoj mjeri, zašto on mora da odustane da govori o interpelacijama u komori.

OPŠTINA BEOGRADSKA davaće pedesetogodišnji parastos blaženopočivšem

# KNEZU MIHAILU

Parastos će biti 11. juna (29. maja po st.) u Sabornoj crkvi u 11 sati pre podne.

Ovaj pomen činiće opština u ime zahvalnog sećanja na uspomenu ovoga retko zaslužnog, mudrog i plemenitog vladaoca Srbije.

Predsednik opštine

V. Antonić.

Naš dragi i neprežaljeni

## + Mihajlo J. Gjurdjević

profesor i narodni poslanik

preminuo je poslije trodnevnoga teškoga bolovanja 5. ov. mjes. u 3 sata jutro.

Pogreb u petak 7. ov. mj. u 9 sati prije podne. Stan: Lomina ulica 14.

Beograd, 6. juna 1918.

Ožalošćeni:

brat Zivojin; sestra Leposava; snaha: Milka i Mara; sinovci: Milovan, Joca i Dragoslav; sinovice: Nada i Ljubica; verenica Mica; zet Jakov i ostala rodbina.

37448

U utorak 11. ovog mjeseca u 10 sati prije podne davaću četrdesetodnevni pomen plemenitoj duši pokojne

## + Jelisavete-Soje Davidović

kćerke pok. Živka Davidovića, pukovnika i državnog savetnika.

Molim prijatelje i poznanike pokojne Soje, da izvole toga dana u crkvi na novom groblju prisustvovati ovom tužnom pomenu.

Tramvaji čekaju do 9 sati.

Ožalošćeni i zahvalni  
Petar Jokić.

37443

CIJENE OGLASIMA:

Osmilina jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje . . . 10 helera
Pripisano: Petina jednog milimetar. retka (70 mm široko) staje . . . 40 helera
Bilješke: Petina jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje . . . Kruna 4
Mali oglasnik Jednostavna riječ 7 helera, sa masnim slovima 14 helera.

MALI OGLASI:
PRIMAJU SE: KNEZ MIHAJLOVA UL. 38

CIJENE OGLASIMA:

Osmilina jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje . . . 10 helera
Pripisano: Petina jednog milimetar. retka (70 mm široko) staje . . . 40 helera
Bilješke: Petina jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje . . . Kruna 4
Mali oglasnik Jednostavna riječ 7 helera, sa masnim slovima 14 helera.

Knjižara „Napredak“
Beograd.

Sjenković, Quo Vadis 12-
Zvuci Ruske Lirike (antologija) 6-
Arzišev, Smrt Ivana Landea 5-
Potapenko, Generalova kći 6-
1176-XIV



ZUBNI-ATELJE
J. SIDVERCA

DIPLOMIRANI DENTIST
Beograd, Kralj Milana ul. 57,
Specijalista za vještačke zube
u zlatu i kaučuku po najboljoj
amerikanskoj metodi. Iz-
ređa solidna. Materijal najbo-
lje kakvoće. Prima od 8-12
i 2-6 sati po podne. 1045

Dr. Milivoje G. Cermanović
specijalista za kožne i vene-
ricne bolesti, prima: od 1-3
po podne u Kralja Aleksandra
ulici 84, od 5-7 uveče u Mu-
lapovoj ulici br. 38. 37454-1

Kupovine i prodaje.

Strikaće mašine
za čarape, kapute, svitere i t. d.
prodaje i kupuje
Milan Toimačev,
Budimpešta
IV. Szezb-ov. 9II-15.
A 3114-2

Najjeftinije cipele

za ljeto jesu — sandale — sa
kožom, od bukovog drveta. U
svima veličinama dobila je
radnja R. Romano, Kralja Mi-
lana ulica 83 (preko puta ofi-
cirskog doma). 37301-2

Ženskog i muškog veša.

čaršava i t. d. na prodaju, a
želi dobiti dobru cijenu, neka
ne samo jednom dopisnom
kartom obrati sa tačnom a-
dresom na Birčaninovu ulicu
br. 20. 37360-2

Na prodaju:

stara i polovna gradja, grede,
kasko, letve i cigle. Obratiti
se Pozorišna ulica 13.
37446-2

Prispela je veća količina
muških slamnih šešira

u raznim bojama i prodaje uz
vrlo niske cijene radnja Willi
Schossberger, Saborna 30.
37421-2

Prodaje se
spavaća soba i trepezarija

sa ostalim pokućstvom. Stvari
su dobro očuvane. Za adresu
upitati u upravi Beogradskih
Novina pod znakom „Spavaća
soba 1028“. 37472-2

Predajem zbog slabosti
kafansku radnju

na najjeftinijem mjestu sa jedi-
nom. Upitati u upravi lista
pod znakom „Kafana 1030“.
37479-2

Na prodaju
odijelo muško i žensko.

Vidjeti se može od 10 do 1
sata. Upitati u administraciji
lista pod „Odijelo 1029“.
37478-2

Kupujem
cipele Nr. 35

čuboke ženske. Tko ima, neka
javi u upravi pod „Cipele
1031“. 37485-2

Namještenja.

mašinist
za solni mlin sa lokomobilom
na gas, da nastupi odmah po-
sao. Reflektira se samo na
pouzdanu ispitivanu silu. Uprava
monopolu soli, Beograd, Knez
Mihajlova ulica 53. 1190-3

Jednog dječaka

koji govori srpski i njemački,
14-16 godina star. Paulina
Loske, Knez Mihajlova 3.
37407-3

Služavka

koja želi dobru hranu, lijep
stan i pri tom dobru platu,
može odmah dobiti stalno
mjesto. Drva spremna momak.
Namirnice po rejonima na-
bavlja zasebna osoba. Male
dijete nema. Javiti se Balkan-
ska ulica 18, li sprat desno.
37413-3

Trebam
djevojku za radnju.
Upitati Pavla Kostić, Maje-
donska 12. 37441-3

Vinogradžija

samac ili sa ženom, može stu-
piti odmah u službu kod Ta-
naskovića i Bogdanovića, Knez
Mihajlova ulica 48. 37427-3

Bakalskoj radnji Petra Pa-
nića, Poslanička 54, potreban
je jedan
mlađi pomoćnik.
Stupiti može odmah.
37430-3

Stanovi.

Traži se stan
sa 3-4 sobe i ostalim pri-
nadnostima. Javiti u knjižari
M. Iv. Živkovića. 37470-4

Izdaju se odmah
dvije sobe u vinogradu,
Topčidersko brdo 24, više se-
njaka, do vile g. Baica.
37483-4

Razno.

Tražim
učitelja
za mađarski jezik. Ponude
lično ili pismeno Nikoliću, ka-
sino c. i kr. uprave tramvaja.
37474-3

Stanica (Cala) Mitrović,

koja je prije 4 godine otišla
iz Carigrada, neka se odmah
javi Mari Spiridonović, Beo-
grad, Novo-Pazarska ulica 28,
jer je traži majka. Isto se tako
umoljava svaki onaj, koji bi
što znao o Stanici, da li je
živa i gdje se nalazi, da javi
na gornju adresu. 37484-5

Hotel „Makedonija“

izvrstan domaći kost. Izdaje
se i van kafane. Svako pre
podne gulaš. 37477-5

Pozivaju se da prime novac:

Katica Kasnar, Jelena Jov.
Gjorđević, Todor Milanović,
Gjorđe Gjorđević, Milija Jo-
vanović, Nikola Stojković, Ne-
deljko Dodić, Đaca Marković,
Mihajlo Gjorđević trg., Vlajko
Čirković, Pavle Ristić služitelj,
Živkovića Micković kod 3 ključa,
Vukosava Ivana Popovića go-
stion., Staro-Crkvena 12.
Beograd.
Radovanović i Mihajlović trg.
Knez Mihajlova br. 43.
37437-5

Izobjeno je
malo golo psetance.

Predati kod Kreiskomande
Beograd, gdje će dobiti i na-
gradju. 37439-5

500 kruna nagrade

dobije onaj poštini nalazač,
koji preda u upravi lista, Knez
Mihajlova ulica 38, izgubljeni
zlatnu tabakijeru, četverougla-
stu glatku sa plavim pritiska-
čeni, gornji obrub pokrova je
reliefo graviran. 37456-5

Daril Miše Popovića, Miš,

Episkopska ulica 61. Danas
dobih Ackovu sliku. Hitam, da
te obradujem. Divan je. Ispo-
silaću ti je sigurnim putem.
Novac oca pošlat u 215 kr.
sam preko Bos. Banke primila,
za Jelu primila 24890 kruna,
dobiće po prilici sigurno. Sa
djecom i mamom vrlo dobro,
sljedeće poštom opširno. Sve
vas grli i ljubi vaša Živka Ra-
nojević, Sv. Prohor 26, Beo-
grad. 37379-5

Izgubljen

je jedan ženski srebrni ručni
satić na putu od Guvernerana
do „Cara“. Tko ga nadje, neka
ga preda administraciji lista
gdje će dobiti nagradu od 40
kruna. 37461-5

Sa bolom u duši izvještavamo naše srodnike, prijatelje, poznanike i parohijane pokojnikove, da je naš mili i neprežaljeni suprug, otac, djed odnosno prađjed

† Marko Petrović

prota beogradski
preminuo u Beogradu 6. juna o. g. u svojoj 72 godini života. Tijelo mi-
loga nam pokojnika biće predato materi zemlji u petak 7. juna u 3 sata po-
slije podne. Opjelo u Voznesenskoj crkvi, kuda je tijelo pokojnikovo ra-
nije prenjeto.
Stan: Kralj Milutinova ulica 54.
Beograd, 6. juna 1918. 37463
Ožalošćeni: supruga Stanija; sinovi: Bogoljub i Bogdan; kćeri: Da-
rinka, Novka i Zorka; zetovi: Rista Ugrinović, upr. pošte, Ranko Trifun-
ović, okr. načelnik i Mihajlo S. Kandić, trg.; unučad i prauunci.

Na prodaju

čuboke ženske. Tko ima, neka
javi u upravi pod „Cipele
1031“. 37485-2

Na prodaju

čuboke ženske. Tko ima, neka
javi u upravi pod „Cipele
1031“. 37485-2

Na prodaju

čuboke ženske. Tko ima, neka
javi u upravi pod „Cipele
1031“. 37485-2

Na prodaju

čuboke ženske. Tko ima, neka
javi u upravi pod „Cipele
1031“. 37485-2

Na prodaju

čuboke ženske. Tko ima, neka
javi u upravi pod „Cipele
1031“. 37485-2

KORESPONDENCIJA.

Jovanu Premoviću, Geneva.
Pošto nam se muževi, i to
prvo podpisat: Blagoje An-
tić, obveznik prvog telegraf-
skog odjeljenja pri vrhovnoj
komandi i drugo podpisat:
Ranko Novoselac, komordžija
mesarske čete prvog poziva
šumadijske divizije, ne javljaju
od novembra prošle godine,
to vas molimo, da nas po-
moćštvu izvjestite, jesu li živi
i saopštite im, da smo mi o-
vamo kod kuće živi i zdravi.
Za dobru unaprijed blago-
daru Nerandža Blagoja Antića
i Milunka Ranka Novoselca,
Cetri, Trstenik. A-3112-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd. 37465-8

Jovanu Premoviću, Geneva.
Molim izvjestite me o mome
zetu Avramu M. Nedeljkiću,
artiljerijska radionica, pošta
broj XX, koji se od 15. sep-
tembra 1917. god. nije javio.
Doznao sam, da je bio u so-
lunskoj bolnici slab. Izvjestite
me, da li je živ i zdrav i gdje
se sada nalazi. Zorka i majka
su zdravi i pozdravljaju ga.
Blagodaru vam Gjorđe Bučar
tipograf, Beogradska ulica 42,
Beograd